

Na osnovu člana 12. i 49. Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br.39/11), i člana 16. Statuta nevladine organizacije Skupština Udruženja za razvoj civilnog društva, na sjednici od 01.11.2019. godine, usvojila je **novi**

STATUT

Udruženja za razvoj civilnog društva

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Udruženje za razvoj civilnog društva je nevladino, dobrovoljno, samostalno, neprofitno udruženje, osnovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih i javnih interesa u oblasti demokratije i ljudskih prava, vladavine prava, evropske integracije, participacije građana u procesu donošenja odluka, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite prava OSI, zaštite prava marginalizovanih grupa, socijalna inkluzija i unapređenje prava Roma, vaninstitucionalno obrazovanje djece i mladih, borba protiv svih oblika zavisnosti, humanitarne djelatnosti, očuvanje životne sredine, kulture i tehničke kulture, razvoj medijskog pluralizma, razvoj civilnog društva, a na principima održivog razvoja.

Član 2

Puni naziv udruženja je Udruženje za razvoj civilnog društva (u daljem tekstu Udruženje), a skraćeni URCD.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je Association for civil society development.

Član 3

Sjedište Udruženja je u: Lenke Jurišević bb, Bijelo Polje.
Udruženje djeluje na teritoriji opštine Bijelo Polje, a dio svojih programa može realizovati i u drugim opštinama u Crnoj Gori.

Član 4

Rad udruženja je javan.
Javnost rada Udruženja ostvaruje se putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad Udruženja na internet stranici nevladine organizacije.

Član 5

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5a

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 6

Ciljevi Udruženja su:

- Zaštita i promocija ljudskih, građanskih prava i sloboda.
- Razvoj demokratskog i jačanje civilnog društva.
- Izgradnja društva vladavine prava.
- Učeše građana i građanki u procesima odlučivanja.
- Razvoj saradnje građana i građanki sa organima lokalne i državne vlasti.
- Rad u oblasti EU integracija i njihova promocija.
- Informisanost građana putem novih medija, veb portala i društvenih mreža.
- Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u skladu sa programskim ciljevima.
- Doprinos unapređenju ženskih ljudskih prava.
- Doprinos radu u oblasti rodne ravnopravnosti.
- Razvoj multikulture, dijaloga i tolerancije.
- Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite.
- Doprinos radu u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike.
- Unapređenje položaja OSI i njihovo osnaživanje, inkluzija i zapošljavanje
- Pomoć i podrška starijim licima.
- Socijalna inkluzija i unapređenje prava Roma.
- Pomoć i podrška licima u ruralnom području.
- Unapređenje zdravlja i promocija zdravih stilova života.
- Rad na suzbijanju svih zaraznih bolesti AIDS, HIV.
- Doprinos učešću i uključivanju mladih u svim oblastima društvenog života.
- Rad sa djecom i mladim talentima i njihova promocija.
- Doprinos razvoju i promocija volonterizma i aktivizma građana i građanki, sa akcentom na mlade.
- Borba protiv svih oblika bolesti zavisnosti (nikotin, alkohol, droga, kockanje, sportske kladionice, internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku.
- Doprinos u borbi protiv trgovine ljudima i svih vidova i oblika eksploatacije.
- Unapređenje saradnje sa socijalnim, obrazovnim i drugim ustanovama.
- Razvoj i promocija kulture i kulturno umjetničkog stvaralaštva.
- Razvoj i promocija Filantropije.
- Doprinos istraživačkoj djelatnosti.
- Doprinos smanjenju siromaštva kroz edukaciju i zapošljavanje.
- Razvoj neprofitnog i socijalnog preduzetništva.
- Nauka, obrazovanje i identitet.
- Promovisanje ideje održivog razvoja.
- Ekologija – rad u oblasti zaštite životne sredine.

- Doprinos razvoju ruralnih oblasti u Crnoj Gori.
- Doprinos razvoju i promociji turizma na sjeveru Crnr Gore.
- Rad na mijenjanju svijesti javnost o saobraćajnoj kulturi.
- Doprinos unapređenju sporta.
- Doprinos radu na suzbijanju korupcije.
- Doprinos u suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije
- Doprinos radu na unapređenju zaštite na radu.
- Doprinos radu na unapređenju zaštite potrošača.
- Razvijanje medijskog pluralizma na principima održivog razvoja.
- Rad u oblasti konsaltinga u cilju jačanja ljudskih resursa, kroz edukaciju, lokalnih službenika, preduzetnika NVO.
- Unapređenje saradnje i partnerstva sa institucijama sistema, donosiocima. odluka, ustanovama, sa NVO, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
- Jačanje tehničkih kapaciteta i ljudskih resursa udruženja.

Član 7

Djelatnosti Udruženja su:

- Promocija i javno zastupanje ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.
- Edukaciju građana u vezi sa njihovim pravima, obavezama i mogućnostima u raznim sverama života i rada, kao i motivisanje za aktivno uključivanje u društvene procese.
- Zagovaranje za donošenje, unapređenje i primjenu zakonskih i podzakonskih propisa.
- Praćenje rada lokalnih organa, institucija i ustanova.
- Unapređenje pravnog sistema i praćenje rada pravosuđa.
- Promocija i edukacija u oblasti EU integracija.
- Aktivnosti na promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava.
- Organizovanje i sprovođenje informativno/edukativnih kampanja, manifestacija, konferencija, treninga, javnih debata, panel diskusija, okruglih stolova predavanja, kurseva, seminara, fokus grupa, radionica, tribina, predstava, izložbi, performansa, akcija, radio i tv emisija, press konferencija, snimanje dokumentarnih emisija i izrada spotova u ostvarivanju postavljenih ciljeva udruženja.
- Organizacija povezivanja i saradnje Udruženja sa drugim NVO, ustanovama, institucijama, preduzetnicima, biznis sektorom u zajednici, državi i okruženju, radi udruživanja i zajedničkog rada od značaja za razvoj društva.
- Izrada, sprovođenje i monitoring projekata.
- Organizovanje volonterskih i humanitarnih akcija u cilju pružanja pomoći različitim kategorijama.
- Organizacija aktivnosti iz oblasti rada i socijalnog staranja.
- Organizovanje i prikupljanje finansijskih sredstava u lokalnoj zajednici, državi i dijaspori, u cilju sprovođenja aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana.

- Organizovanje vaninstitucionalnog, neformalnog obrazovanja građana i građanki, sa posebnim akcentom na djecu, mlade u riziku i marginalizovane grupe (Romi, OSI, žene žrtve svih oblika nasilja, samohrani roditelji, LGBT).
- Doprinos samozapošljavanju OSI.
- Razvoj institucionalnog obrazovanja i saradnja sa obrazovnim institucijama, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i fakultetima.
- Edukacija u oblasti IT – informacione tehnologije.
- Organizovanje drugih vidova naučnih, kulturnih, zabavnih, muzičkih i sportskih događaja.
- Unapređenje zdravstva.
- Organizovanje i podrška preventivnim aktivnostima u oblasti HIV-a.
- Organizacija aktivnosti o bolestima zavisnosti (nikotin alkohol, droga, sportske kladionice, internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku.
- Organizacija aktivnosti na suzbijanju vršnjačkog nasilja djece i mladih.
- Rad na promociji prava mladih i zdravih stilova života.
- Rad na očuvanju i unapređenju zdravlja djece i mladih.
- Rad u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike.
- Doprinos uključivanju djece i mladih iz marginalizovanih grupa u društvo i sprečavanje njihovog mogućeg zapostavljanja.
- Organizacija aktivnosti na razvoju preduzetništva.
- Rad na promociji volonterizma i aktivizma.
- Rad na unapređenju zaštite potrošača.
- Rad na unapređenju zaštite na radu.
- Doprinos u suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije.
- Mijenjanje svijesti javnosti o značaju saobraćajne kulture.
- Jačanje medijskog pluralizma.
- Istraživanja, sprovođenje anketa, analiza.
- Iniciranje raznih aktivnosti vezanih za zaštitu životne i radne okoline sa ciljem poboljšanja kvaliteta života.
- Organizacija aktivnosti vezane za promociju i razvoju sporta.
- Organizacija aktivnosti i doprinos suzbijanju korupcije.
- Organizacija aktivnosti na polju medija i marketinga.
- Organizacija aktivnosti promocije i razvoja poljoprivrednih potencijala u cilju održivog razvoja sela.
- Organizacija aktivnosti promocije i razvoja turističkih resursa, eko turizma u cilju održivog razvoja sela.
- Organizacija aktivnosti u cilju edukacije poljoprivrednika i žena preduzetnica u seoskom području.
- Organizovanje aktivnosti i rad na konsaltingu kroz edukaciju preduzetnika, lokalnih službenika, predstavnika medija, NVO, građana i građanki.
- Istraživanje javnog mnjenja.
- Kreiranje, uređivanje i održavanje veb portal.

- Priprema i distribucija edukativno/informativnog materijala, publikacija, brošura, časopisa, letaka i drugog materijala, u skladu sa programskim ciljevima i djelatnostima Udruženja.
- Učestvovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sajmovima.
- Organizovanje studijskih putovanja i drugih oblika usavršavanja.
- Jačanje civilnog društva i edukacija njihovih članova.

Član 8

Pečat Udruženja je okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan naziv NU Udruženje za razvoj civilnog društva, u sredini pečata velikim latiničnim slovima piše naziv URCD, a ispod naziva Bijelo Polje.

Štambilj Udruženja je pravougaonog oblika i sadrži naziv Udruženja, oznaku za djelovodni broj i oznaku za datum.

Amblem Udruženja



UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9

Organi Udruženja su: Skupština i lice ovlašćeno za zastupanje.

SKUPŠTINA

Član 10

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja.

Član 11

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Član 12

Ovlašćenje Skupštine:

- usvaja Statut Udruženja;
- usvaja izmjene i dopune Statuta;
- bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje;
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja Udruženja;

- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- usvaja godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodijeli preostale imovine Udruženja;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 13

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština se redovno saziva najmanje jednom u toku godine.

Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine je lice koje se bira iz reda članova Skupštine, odlukom Skupštine na mandat od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Skupštine se saziva pismenim pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 10 dana prije održavanja.

Uz poziv za Skupštinu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi odluka i dr.).

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 14

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova Udruženja.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi Udruženja koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje predsjedavajući koji otvara njeno zasijedanje.

Član 15

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku od sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 16

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova Udruženja.

Inicijativu za pokretanja postupka izmene i dopune Statuta može pokrenuti svaki član Skupštine kao i lice ovlašteno za zastupanje.

Član 17

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova Udruženja.

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 18

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 19

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova Udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 20

Odsutni član može glasati i pisanim putem.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjednik Skupštine je dužan da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

Član 21

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

- oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti tog člana;
- o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;
- o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana;
- u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Udruženja.

Kada je interes iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cijeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 22

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

- mjesto i dan održavanja;
- dnevni red;
- imena prisutnih članova;
- lično ime Predsjednika ili predsjedavajućeg (ukoliko Predsjednik ne može da prisustvuje sjednici iz opravdanih razloga);
- lično ime zapisničara;
- tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi, i sažeta sadržina njihovih izlaganja;
- rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda;
- konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka;
- izdvojeno mišljenje članova;
- vrijeme završetka.

Član 23

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 24

Zapisnik potpisuje Predsjednik Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjednik i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 25

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE (Izvršni direktor)

Član 26

Lice ovlašćeno za zastupanje se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora Udruženja.

OVLAŠĆENJA LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 27

Lice ovlašćeno za zastupanje:

- zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja;
- odgovara za zakonitost rada;
- vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Skupštine;
- podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom i drugim aktima Udruženja.

ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 28

Lice ovlašćeno za zastupanje odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaj o radu.

Za svaku sjednicu Skupštine Udruženja, lice ovlašćeno za zastupanje je dužno podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

RAZREŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 29

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

1. Ako postoje gubici u poslovanju Udruženja.
2. Ako svojim nesavjesnim i nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju, ili ako je usled toga mogla nastati šteta.
3. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

Član 30

O razrješenju Izvršnog direktora odlučuje Skupština Udruženja.

Odluka Skupštine Udruženja o razrješenju Izvršnog direktora je konačna.

SLUŽBENICI (OSOBLJE)

Član 31

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Skupština Udruženja.

POVEZIVANJE

Član 32

Uduženje se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

FINANSIRANJE

Član 33

Udruženje stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, kamata na uloge, dividendi, zakupnine, prihoda od privredne djelatnosti i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

Član 33a

Udruženje u okviru svojih djelatnosti obavlja sljedeće privredne djelatnosti u radionicama u kojima rade lica sa smetnjama u razvoju i marginalizovane grupe: Izrada suvenira, nakita, slika, čestitki i drugih proizvoda. Pružanje usluga konsaltinga u oblasti marketinga, Public Relations-a PR, Štampanih i elektronskih medija, Internet tehnologija.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

Član 34

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi Udruženja ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja većinom glasova. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. O evidenciji članova Udruženja vodi se registar članova.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 35

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Inicijativu za isključenje iz Udruženja može da podnese svaki član Udruženja. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 36

Član ima pravo da:

- 1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
- 2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
- 3) bira i bude biran u organe Udruženja;
- 4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;

Član je dužan da:

- 1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
- 2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
- 3) plaća članarinu;
- 4) obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruženja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada Udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada Udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Udruženja.

Član 38

U slučaju prestanka rada Udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Član 39

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 40

Statut stupa na snagu čim ga registruje nadležni državni organ Ministarstvo javne uprave, koji vodi registar nevladinih organizacija i o tome izda odgovarajuće rješenje.

Član 41

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva“ od 12.12.2011. godine.

Bijelo Polje,
01.11.2019. godine

Predsjednik Skupštine,
Kima Ahmetović



